

**CRNA GORA****Opština Tivat**

Sekretarijat za uređenje prostora i

zaštitu životne sredine

Broj: 0902-351-564/5

Tivat, 30.07.2015.god.

Na osnovu člana 62a Zakona o uredjenju prostora i izgradnji objekata (»Sl.list CG« br. 51/08, 4010, 34/11, 40/11, 35/13 i 33/14), smjernica PUP-a (Prostorno-urbanističkog plana) Tivta do 2020.godine (»Sl.list CG-opštinski propisi« br. 24/2010), na zahtev **Kašćelan Ilije**, Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine izdaje

**URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE (UTU)**za izradu tehničke dokumentacije za **rekonstrukciju** stambene zgrade na lokaciji koju čini kat.par.br. **1337 KO**

Mrčevac, u obuhvatu PUP-a (Prostorno-urbanističkog plana) Tivta do 2020.godine

**1. LOKACIJA I PLANIRANA NAMJENA**

Pravni osnov za izdavanje ovih UTU sadržan je u tekstuallnom dijelu PUP-a Tivta u poglavljju **8.3 – »Opće smjernice i smjernice za izgradnju na područjima za koja se ne predviđa donošenje detaljnog urbanističkog plana, urbanističkog projekta ili lokalne studije lokacije«.**

Predmetnu lokaciju čini kat.par.br. **1337 KO Mrčevac** koja se, shodno odredbama PUP-a, nalaze u planskoj cjelini **Mrčevac (PC 4)**, planskoj zoni »**Otvoreni prostor**« (**4.6**), u prostoru koji se tretira kao »**Seosko naselje**« (**4.6.2.1**) u okviru »**Parka prirode Vrmac**« (**4.6.2**). Oblik intervencija koji se planira u predmetnom prostoru je »**urbana dogradnja**« (**UD**).

U podpoglavlju **8.3.2 »Smjernice za izgradnju«** dati su opšti UTU za izgradnju u zonama za koje se **neće raditi planovi nižeg reda**.

Namjena objekata može biti **stanovanje i djelatnosti** koje se, u skladu sa svim važećim zakonima, mogu obavljati u stambenim objektima.

**2. MAKSIMALNI KAPACITETI, USLOVI PARCELACIJE, REGULACIJE I NIVELACIJE**

Prema PUP-u, katastarska parcela na kojoj se gradi mora imati veličinu i oblik koji omogućuje gradnju. Površina parcele mora biti **min 300m<sup>2</sup>** a odnos strana od **1:1** do **1:2**. Ukoliko parcela ima površinu **veću od 600m<sup>2</sup>** veličina objekta se računa u odnosu na **max 600m<sup>2</sup>**. Do parcele mora postojati kolski prilaz širine **min 3m** koji nije dužna obezbjediti opština.

Prema Listu nepokrenosti broj 315 površina kat.par.br. 1337 KO Mrčevac je **440m<sup>2</sup>** i na njoj su evidentirani objekti označeni kao: zgrada br.1- porodična stambena zgrada, površine 78m<sup>2</sup> i spratnosti P, zgrada br.2- pomoćna zgrada, površine 26m<sup>2</sup> i spratnosti P, zgrada br.3- pomoćna zgrada, površine 5m<sup>2</sup> i spratnosti P.

**Urbanistički parametri:**

Katastarska opština	<b>Mrčevac</b>
Katastarske parcele	<b>1337</b>
Planirana namjena predmetne lokacije	<b>Stanovanje manje gustine (SMG)</b>
Površina predmetne lokacije	<b>440m<sup>2</sup> (obračunska površina)</b>
Indeks zauzetosti	<b>40%</b> (toleriše se 35% do 45%)
Indeks izgradjenosti	<b>0.75</b> (toleriše se 0.65 do 0.85)
Max visina odnosno spratnost objekta	<b>11m</b> pri spratnosti <b>P+1+Pk</b> <b>14m</b> pri spratnosti <b>S+P+1+Pk</b>



Parametri izgradnje dati u tabelama su maksimalni parametri. Planirana izgradnja može biti i manja od maksimalne ali ne smije premašiti nijedan od zadatih parametara.

Oblik intervencije- **urbana dogradnja (UD)** i primjenjivaće se:

\*omogućavanjem promjene parcelacije građnje

\*interpolacijom, postepenom rekonstrukcijom postojećih dotrajalih i privremenih objekata (stambene i skladišno-proizvodne namjene) i gradnjom na neizgrađenim područjima.

-**Maksimalno dozvoljeni kapacitet objekta** definisan je površinom pod objektom i bruto građevinskom površinom objekta.

-**Površinu pod objektom** čini zbir površina prizemlja svih objekata na urbanističkoj parcelli.

-**Bruto građevinsku površinu** parcele čini zbir bruto površina svih izgrađenih etaža (podzemnih i nadzemnih) svih objekata na parcelli. Površina obuhvaćena erkerima, lođama i balkonom dio je bruto razvijene građevinske površine definisane planskim parametrima za tretiranu parcellu. U proračun bruto građevinske površine sve etaže uračunavaju se sa 100% (uključujući i suterenske, podumske i potkrovne etaže).

U bruto građevinsku površinu ne uračunavaju se delovi podzemnih etaža koji služe za obezbeđenje kapaciteta mirujućeg saobraćaja, servisni prostori neophodni za funkcionisanje podzemne garaže i tehnički sistemi objekta.

- **Vertikalni gabarit:** ovim planskim dokumentom, određen je kroz dva parametra.

Prvi parametar definiše spratnost objekta - kao broj nadzemnih etaža, a drugi parametar predstavlja maksimalno dozvoljenu visinu objekta koja se izražava u metrima i znači distancu od najniže kote okolnog konačno uređenog i nivelišanog terena ili trotoara uz objekat do kote sljemenja ili vijenca ravnog krova.

Prema položaju u objektu etaže mogu biti podzemne i to su podrum i suteren, i nadzemne tj. prizemlje, sprat(ovi) i potkrovilje.

Oznake etaža su: Po (podrum), Su (suteren) P (prizemlje), 1 do N (spratovi), Pk (potkrovilje).

Najveća visina etaže za obračun visine građevine, mjerena između gornjih kota međuetičkih konstrukcija iznosi:

za garaže i tehničke prostorije do **3,0 m**;

za stambene etaže do **3,5 m**;

za poslovne etaže do **4,5 m**;

izuzetno za osiguranje prolaza za pristup interventnih i dostavnih vozila, najveća visina prizemne etaže na mjestu prolaza iznosi **4,5 m**.

### 3. USLOVI ZA IZGRADNJU OBJEKATA

- objekti mogu biti: slobodnostojeći objekti na parcelli i dvojni objekti (dvojni objekti se mogu graditi ukoliko se investitori - vlasnici susjednih UP, pismeno dogovore na način da je granica parcella ujedno i linija razgraničenja objekata).
- Katastarska parcella na kojoj se gradi mora imati veličinu i oblik koji omogućuje gradnju, površina min 300 m<sup>2</sup>, odnos strana od 1:1 do 1:2. Ukoliko parcella ima površinu veću od 600 m<sup>2</sup>, veličina objekta se računa u odnosu na max 600 m<sup>2</sup>.
- Do parcelli mora postojati kolski prilaz min širine **3,0 m**, koji nije dužna obezbijediti opština
- Namjena objekata može biti stanovanje i djelatnosti koje se, u skladu sa svim važećim zakonima, mogu obavljati u stambenim kućama
- Koeficijent izgrađenosti **0,75**, toleriše se od **0,65 do 0,85**. Otvorene terase, stepeništa i balkoni se računaju sa faktorom **0,25**, lode sa **0,5** a potkrovila sa **0,75**.
- Srednji procenat korištenja/zauzrtosti tla je **40%**, toleriše se od **35 % do 45%**. Procenat se računa kao odnos ukupne površine gabarita svih objekata na parcelli računajući projekcije balkona i spoljnih stepenica i ukupne površine parcelli.
- Maksimalna visina objekta je **14 m** računajući od kote trotoara odnosno terena oko kuće i najviše kote krova.
- Minimalna udaljenost svakog dijela objekta od granice parcelli je **2m**



- Ukoliko na susjednoj parceli već postoji izgrađen objekat, novi objekat mora biti tako lociran da ne umanjuje kvalitet življenja u postojećem, ne smije mu zakloniti vidik, smanjiti osunčanje, zakloniti svjetlost.

#### 4. USLOVI ZA OBLIKOVANJE I MATERIJALIZACIJU OBJEKATA

**Napomena:** Svi urbanističko-tehnički uslovi koji se odnose na materijale, arhitektonske karakteristike, uslove za konstrukciju i sl. treba da budu kao u najbližoj planskoj cjelini odnosno kao u DUP-u „Mrčevac“.

- oblikovanje i arhitekturu objekta prilagoditi tradicionalnim primorskim formama uz upotrebu lokalnih materijala.
- poželjna je upotreba kamena kao fasadnog materijala ili fasada može biti i malterisana u bijeloj, svijetlo sivoj ili drugoj boji pastelnog tonaliteta.
- krov je kos,nagiba **20° do 30°**.Krovovi mogu biti dvovodni,četvorovodni ili složeni.Nije dozvoljena izgradnja mansardnih krovova u vidu tzv. "kapa" sa prepustima.Dozvoljavaju se krovni prozori,vidjenice.Krovni pokrivač je kanalica ili mediteran crijepljivo.
- Proporciju i veličinu otvora (prozora i vrata) dimenzionisati u skladu sa klimatskim uslovima i tradicijom. Na prozorima predvidjeti škure (nisu dozvoljene roletne)
- spoljašnja stolarija treba da bude bojena zeleno ili bijelo
- ograde na balkonima treba da budu od kovanog gvožđa ili puna zidana (ne preporučuju se balusteri)
- nije dozvoljena upotreba prefabrikovanih betonskih ornamenata na fasadama.

#### 5. USLOVI AGENCIJE ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO

**Opšti urbanističko tehnički uslovi** o kojima treba voditi računa kada je u pitanju sigurnost vazdušnog saobraćaja, izdati od

- Objekat svojim položajem i planiranim gabaritima ne smije da se prostire iznad površina namijenjenih za zaštitu vazduhoplova u letu;
- Objekat svojim položajem, planiranim gabaritima i namjenom ne smije da ometa rad tehničkih sistema, sredstava i objekata za obezbjeđenje vazdušnog saobraćaja (radio-navigacionih sredstava);
- Objekat svojom namjenom ne smije uticati na promjene u biljnom i životinjskom svijetu koje bi mogle štetno uticati na sigurnost (bezbjednost) vazdušnog saobraćaja;
- Objekat ne smije biti opremljen svijetlima koja su opasna, zbumujuća i izazivaju obmanu/zabluđu pilota vazduhoplova;
- Objekat ne smije biti opremljen velikim i visoko reflektujućim površinama koje prouzrokuju zasljepljivanje pilota vazduhoplova.

Navedeni uslovi su opšteg karaktera, tj. odnose se na sve objekte na teritoriji Crne Gore.

#### 6. USLOVI ZA PARKIRANJE, GARAŽIRANJE I UREĐENJE PARCELE

Lokacija ima kolski pristup preko nekategorisanog puta, kat.par.br. 1340 (vlasništvo Opštine Tivat) koji se priključuje na javni put, označen kao kat.par.br. 1529 (vlasništvo Opštine Tivat).

Shodno smjernicama PUP-a, potrebno je obezbjediti širinu prilaza mjestu izgradnje min 3m.

##### Parkiranje

- Potreban broj parking mjeseta treba obezbjediti **u okviru parcele**, na otvorenom, u garaži u sklopu ili van objekta.
- Kod objekata na nagnutom terenu, garaže se mogu graditi u sklopu uređenja dvorišta, u denivelaciji ispred objekta.
- Broj mjeseta za parkiranje vozila se određuje po principu:  

stanovanje	1PM na 1 stan
trgovine	1 PM na 60 m <sup>2</sup> BGP
usluge	1 PM na 60 m <sup>2</sup> BGP
ugostiteljski objekti	1 PM na sto sa 4 stolice



## Ograđivanje urbanističke parcele

Parcele objekata individualnog stanovanja se mogu ograđivati prema sledećim uslovima:

- parcele se ograđuju zidanom ogradom do visine od **1.0 m** (računajući od kote trotoara) odnosno transparentnom ili živom ogradom do visine od **1.80 m** sa coklom od kamena ili betona visine **0.6m**
- preporuka je da se parcele, naročito van regulacije, ograđuju živom ogradom.
- zidane i druge vrste ograda postavljaju se na regulacionu liniju prema protokolu regulacije, i to tako da ograda, stubovi ograde i kapije budu na parceli koja se ograđuje. Vrata i kapije na uličnoj ogradi ne mogu se otvarati izvan regulacione linije.

## Zelenilo stambenih objekata i blokova

Pri formiranju budućeg rješenja uz individualno stanovanje osim funkcionalnosti, ne smije se zaboraviti ni estetska komponenta. Pošto vrt predstavlja dopunu kuće, treba obratiti pažnju na tu povezanost. Stvaranjem veze između kuće i vrta, formira se jedinstven unutrašnji i spoljašnji prostor. Kompozicija vrta stilski treba da je usklađena sa arhitekturom kuće, sa sredinom u kojoj se nalazi, da ističe postojeće prirodne elemente. Kompoziciju vrta čine različite kategorije biljnih vrsta, građevinski i vrtno-arhitektonski elementi (terasa, dekorativni potporni zidovi, staze, platoi, stepenice, ograde, pergole, paviljoni, vodene površine, skulpture, vrtno osvetljenje) i mobilijar. Kada se biraju vrste drveća i šiblja treba voditi računa o opštim uslovima sredine, dimenzijama u odnosu na vrtni prostor, boji, oblicima. Puzavice se mogu koristiti i za ozelenjavanje fasade kuće, potpornih zidova i drugih vertikalnih elemenata u vrtu.

Smjernice za ozelenjavanje:

- kompoziciju vrta stilski uskladiti sa arhitekturom objekta
- pri odabiru zasada voditi računa o uslovima sredine, dimenzijama, boji, oblicima
- za izradu staza i stepenica koristiti lokalne vrste kamena
- predvrt urediti reprezentativno sa mogućnosti formiranja parkinga
- mogućnost razdvajanja parcela i izolacije od saobraćajnica podizanjem zasada žive ograde
- za zasjenu koristiti pergolu sa dekorativnim puzavicama

## 7. PRIRODNE KARAKTERISTIKE

### • Topografija

Teritoriju plana čini jugozapadna padina Vrmca i uvala potoka Pudravica. Po konfiguraciji, teren je značajno pokrenut sa velikim razlikama u nadmorskoj visini pojedinih dijelova, od 70 do 80 mnv na krajnjem sjeveru plana do 7-8 mnv u južnom dijelu uz magistralu i uvalu potoka

### • Klimatske karakteristike

Područje Mrčevca kao i cjela teritorija opštine Tivat ima izrazito sredozemnu klimu.

*Temperatura vazduha:* Maksimalna temperatura vazduha u julu i avgustu je oko 30°C, a u januaru i februaru 12 - 13°C. Minimalna temperatura vazduha u zimskim mjesecima je oko 2°C, a u ljetnjim mjesecima oko 17°C. Apsolutni maksimum javlja se u mjesecu avgustu 39,5°C, a minimum se javlja u februaru -8,2°C.

*Padavine:* Crnogorsko primorje odlikuje se maksimumom padavina tokom zimskog i minimumom tokom ljetnjeg perioda godine. U ukupnoj godišnjoj količini padavina najveći doprinos imaju mjeseci oktobar, novembar i decembar sa oko 30-40%, a najmanji juni, juli i avgust sa svega oko 10%. Srednja godišnja količina padavina za Tivat iznosi 1429,2 l/m<sup>2</sup>.

*Relativna vlažnost vazduha:* Vlažnost vazduha pokazuje veoma stabilan hod tokom godine. Maksimum srednjih mjesecnih vrijednosti javlja se tokom prelaznih mjeseci (aprila-maj-juni i septembar-oktobar), a minimum uglavnom tokom ljetnjeg perioda, u nekim slučajevima i tokom januara-februara. Vrijednosti srednje godišnje relativne vlažnosti vazduha za Tivat iznose 70,5 % (min 62 % u julu, max 75,6 % u oktobru).

*Oblačnost i osunčanost:* Povećane vrijednosti oblačnosti su karakteristika zimskog dijela godine, nasuprot ljetnjem periodu kada su ove vrijednosti male. Na Primorju je tokom godine 42% neba pokriveno oblacima. Oblačnost u ljetnjem periodu je manja u odnosu na prosječnu godišnju za oko 40 %. Srednja godišnja oblačnost iznosi za Tivat 3,84. Prosječno godišnje Primorje ima oko 2455 časova osunčavanja, od kojih 931 čas u ljetnjim mjesecima (jun, jul i avgust). Tokom januara Primorje ima svega oko 125 časova, što predstavlja 5% godišnje



vrijednosti.Dnevno,tokom čitave godine Primorje ima u prosjeku oko 7 časova sijanja sunca, sa dnevnim oscilacijama od +/- 3,5 časova.

**Vjetar** :Dominantni vjetrovi za Primorje u cjelini su iz pravca sjeveroistoka i jugozapada,dok se na pojedinim stanicama zapažaju određene specifičnosti.Za Tivat su to:jugoistok(8,74 %),zapad-jugozapad(7,9 %),istok-jugoistok i jug(po 6,4 %). Topografski položaj Tivta prirodno je zaštićen od vjetrova, što rezultira velikim učešćem tišine - čak 49.5%. Ekstremni godišnji udari vjetra na Primorju imaju prosječnu brzinu od 33 m/s (120 km/h).

- **Inženjersko-geološke karakteristike**

Prema Geotehničko seizmičkoj karti podobnosti terena za urbanizaciju iz PUP-a Tivat veći dio teritorije plana pripada **II i III** kategoriji terena. Mali srednji dio pripada **I** kategoriji dok jedan dio na sjeveroistoku plana je svrstan u **IV** kategoriju terena sa znatnim ograničenjem za urbanizaciju.

- **Hidrološke karakteristike**

Šire okruženje plana bogato je izvoristima, različitog kapaciteta i kvaliteta vode koji u vidu potoka prolaze teritorijom plana.

- **Zelenilo**

Jugozapadna orientacija područja u odnosu na Vrmac čini da je ono zaštićeno od dominantnih zimskih vjetrova,dobro osunčano i izloženo padavinama,tako da predstavlja lokaciju koja odgovara raznovrsnoj vegetaciji.  
**Pejzažno uređenje:**Cijelo područje Tivta odlikuje se bogatstvom zelenila.Zahvata dvije klimatogene zajednice:"Orno - Quercetum ilicis" i "Carpinetum orientalis lauretozum".Na mjestu nekadašnjih šuma crnike,razvila se gusta i neprohodna šikara, tj makija.Po florističkom sastavu odgovara zajednici Orno - Quercetum ilicis.Makija dominira južnom obalnom zonom i područjem Krtola.Čine je zimzelene biljke tvrdog lišća kao što su: *Myrtus communis, Arbutus unedo, Juniperus phoenicea, Pistacia lentiscus, Quercus ilex, Erica arborea itd.* Druga zajednica hrasta medunca i graba sa lovrom izražena je na padinama Vrmca.U razdoblju do drugog svjetskog rata u užem gradskom području Tivta razvijaju se značajne parkovne površine sa primjerno uređenim vrtovima, a na rubu grada i podalje od grada preovlađuje poljoprivredna djelatnost u kojoj bitnu ulogu ima maslinarstvo i vinogradarstvo.Zapuštene maslinjake i vinograde,a dobrim dijelom i ostale obradive površine postupno naseljavaju florni elementi autohtonih šumskih zajednica i vegetacija ,te borovi i čempresi.U zoni zahvata DUP-a Mrčevac dominira vegetacija okućnica u vidu sezonskog cvijeća sa maslinama,smokvom,agrumima,vinovom lozom,kao i dekorativnim žbunjem-pitospor, oleander itd.Na sjeveroistočnoj i jugoistočnoj strani plana vegetacija prelazi u manje šumske formacije.Od drvenastih vrsta dominiraju *Pinus halepensis, Pinus nigra, Olea europaea, Fraxinus oxycarpa* i rijde *Quercus pubescens*.Ovi zeleni koridori na padinama Vrmca imaju značajnu funkciju za poboljšanje mikroklimatskih uslova (prevjetranje grada), za povezivanje gradskog zelenila i prirodnog pejzaža, te za morfološko strukturiranje urbanizovnog prostora.

## 8. USLOVI ZA PROJEKTOVANJE INSTALACIJA

Vodovodne i kanalizacione, elektro i tk instalacije u objektu i izvan njega projektovati u skladu sa važećim propisima i standardima, a priključenje objekta na naseljske infrastrukturne sisteme izvesti u saradnji sa nadležnim javnim preduzećima. **Troškove komunalnog opremanja snosi sam investitor-vlasnik objekta.**

Svaki objekat **mora** imati sopstvenu septičku jamu sa bioprečišćivačem. Predvidjeti izvedbu vlastite kućne cisterne za sakupljanje kišnice, kao dopunski vodovodni sistem. U dvorištu izvoditi nadzemni dio cisterne za zahvatanje vode od kamena.

Sastavni dio ovih urbanističko-tehničkih uslova su:

- **Tehnički uslovi** za priključak na vodovod i kanalizaciju broj 1083, pribavljeni od DOO „Vodovod i Kanalizacija“ Tivat, izdati dana 07.07.2015.godine.
- **Vodni uslovi** za odvođenje odpadnih voda za stambene i poslovne objekte broj 0819-1526/1 od 08.08.2011.god. izdati od Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj.
- Akt EPCG FC Distribucija** broj 40-00-17865 od 24.11.2011.god.
- Tehnički uslovi** i preporuke za izradu priključaka i priključenja el.instalacija broj 40-23-01-2065 od 03.10.2011.godine izdati od strane Elektro distribucije Tivat.



**-USLOVI** za izgradnju preplatničkih komunikacionih kablova,kablova za kablovsku distribuciju i zajedničkog antenskog sistema objekata broj 0404-5446/2 od 30.11.2011. godine izdati od strane Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.

## 9. USLOVI STABILNOSTI TERENA I KONSTRUKCIJE OBJEKATA

Prilikom izgradnje novih objekata i dogradnje postojećih u cilju obezbeđenja stabilnosti terena, investitor je dužan da izvrši odgovarajuće saniranje terena, ako se za to pojavi potreba.

Prije izrade tehničke dokumentacije preporuka investitoru je da izradi Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja i na iste pribaviti saglasnost nadležnog ministarstva.

Projekat konstrukcije prilagoditi arhitektonskom rješenju uz pridržavanje važećih propisa i pravilnika: Pravilnik o opterećenju zgrada PBAB 87 („Sl. List SFRJ“, br. 11/87) i Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima (I. List SFRJ“, br. 31/81, 49/82, 21/88 i 52/90).

Proračune raditi za IX (deveti) stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali.

Za potrebe proračuna koristiti podatke Hidrometeorološkog zavoda o klimatskim i hidrološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije.

Izbor fundiranja novih objekata prilagoditi zahtjevima sigurnosti, ekonomičnosti i funkcionalnosti objekata. Posebnu pažnju obratiti na propisivanje mjera antikorozivne zaštite konstrukcije, bilo da je riječ o agresivnom djelovanju atmosfere ili podzemne vode.

Konstrukciju novih objekata oblikovati na savremen način sa krutim tavanicama, bez miješanja sistema nošenja po spratovima, sa jednostavnim osnovama i sa jasnom seizmičkom koncepcijom.

## 10. USLOVI U POGLEDU MJERA ZAŠTITE

### Smjernice za zaštitu životne sredine

Projektom treba predvidjeti mjere zaštite životne sredine i shodno *Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu* („Sl. list RCG“ br. 80/05) sprovesti postupak procjene uticaja uticaja na životnu sredinu.

Koncepcija optimalnog korišćenja prostora, koja treba da je rezultat svakog detaljnog plana, u osnovi predstavlja akt zaštite životne sredine. Principijelni stav je da se životna sredina štiti koristeći je na adekvatan način i pod odgovarajućim uslovima.

Prostorno rešenje PUP-a rađeno je na osnovu principa očuvanja životne sredine. Za osnovne zahteve sa ovog stanovišta uzeti su:racionalno korišćenje građevinskog područja;iskorišćenost svih prirodnih pogodnosti za razvoj, a ne samo rast naselja;postizanje optimalanog odnosa izgrađenog i slobodnog prostora;racionalno korišćenje vode i uspostavljanje i zaštita tradicionalanog načina sakupljanja vode u "bistjerni" (ukopanim ili zidanim);lišavanje zagadenja vode, zemljišta i vazduha i uvođenje adekvatne infrastrukture;opremanje naselja adekvatnim brojem kontejnera i kućnih posuda za sakupljanje otpada, koje će se redovno prazniti na definisanu sanitarnu deponiju;odlaganje zemljišta i šuta na odlagalište prema Lokalnom planu upravljanja otpadom;postizanje potrebne količine zelenila za optimalnu zaštitu vazduha;zaštita frekventnih koridora saobraćaja;rad na sprovođenju mjera zaštite od avionske buke;precizno definisanje nadležnost i vlasništvo za određene prostore.

### Smjernice za spriječavanje i zaštitu od prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća

\*U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa *Zakonom o zaštiti i spašavanju* ("Sl.list CG br.13/2007) i *Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda* ("Sl.list R CG br. 8/1993).Mjere zaštite od elementarnih nepogoda obuhvataju preventivne mjere kojima se spriječava ili ublažava dejstvo elementarnih nepogoda.

Naročito su izražene štete od zemljotresa, požara, poplava, klizišta i jakih vjetrova.

#### \*Uslovi i mjere zaštite od zemljotresa

U cilju zaštite od zemljotresa, postupiti u skladu sa odredbama *Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju objekata u seizmičkim područjima* (Službeni list SFRJ br. 52/90).Sve proračune seizmičke stabilnosti zasnivati na



nalazima i preporukama inženjersko-geoloških istraživanja sa seizmičkom mikrorejonizacijom terena za PPO / GUP TIVAT.

▪ Preporuke za projektovanje objekata aseizmičnih konstrukcija su:pravilan izbor konstruktivnih sistema i materijala;pravilna geometrijska forma gabarita objekta u osnovi, koja je simetrična u odnosu na glavne ose objekta;prethodna statička i seizmičkih analiza, sa ciljem obezbjedjivanja dokaza o mogućnosti pristupanja rekonstrukciji;izbor i kvalitet materijala i način izvodjenja objekta;korišćenje armirano-betonskih i čeličnih konstrukcija koje posjeduju visoku seizmičku otpornost;primjena zidanja, ojačanog horizontalnim i vertikalnim serklažima i armirane konstrukcije različitog tipa;primjena zidanja samo sa horizontalnim i vertikalnim serklažima za objekte manjeg značaja i manje visine (do 2 sprata visine);projektovanje konstrukcija koje sprečavaju klizanje u kontaktu sa tлом i pojavu neravnopravnih slijeganja;homogena raspodjela opterećenja koje se prenosi preko temeljne konstrukcije na tlo po cijeloj kontaktnoj površini;obezbjedjivanje dovoljne krutosti temeljne konstrukcije, a posebno na spojevima temeljnih greda sa stubovima konstrukcije.

#### \*Uslovi i mjere zaštite od požara

Projektom predviđeni mjeri zaštite od požara shodno Zakonu o zaštiti i spašavanju (Sl. list CG br.13/07 i 05/08) i pratećim propisima,Širenje požarnih oluja na izgradjenim dijelovima sprječava se zaštitnim koridorima zelenila. Preventivna mjera zaštite od požara je postavljanje objekata na što većem međusobnom rastojanju kako bi se sprečilo prenošenje požara. Takođe, obavezno je planirati i obezbediti prilaz vatrogasnih vozila objektu.Izgradjeni dijelovi razmatranog prostora moraju biti opremljeni funkcionalnom hidrantskom mrežom koja će omogućiti efikasnu zaštitu, odnosno gašenje nastalih požara.

Projektom predviđeni mjeri zaštite na radu shodno članu 7 Zakona o zaštiti na radu („Sl. list CG“ br. 79/04), a za potrebe izgradnje objekta izraditi Elaborat o uređenju gradilišta, shodno članu 8. istog zakona.

Prilikom projektovanja i izgradnje garaže pridržavati se Pravilnika o tehničkim zahtjevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija (“Sl. list Srbije i Crne Gore”, br. 31/05).

## 11. SMJERNICE ZA POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI I KORIŠĆENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

U procesu uspostavljanja održive potrošnje energije prioritet treba dati racionalnom planiranju potrošnje, tj. implementaciji mjera energetske efikasnosti u sve segmente energetskog sistema.

Održiva gradnja je svakako jedan od značajnijih segmenata održivog razvoja koji uključuje:upotrebu građevinskih materijala koji nisu štetni po životnu sredinu;energetsku efikasnost zgrada;upravljanje otpadom nastalim prilikom izgradnje ili rušenja objekata.

Kod gradnje novih objekata važno je već u fazi idejnog projekta u saradnji sa projektantom predviđeti sve što je potrebno da se dobije kvalitetna i optimalna energetska efikasna zgrada.

Zato je potrebno:analizirati lokaciju, orijentaciju i oblik objekta;primjeniti visoki nivo topotne izolacije kompletнog spoljnje omotača objekta i izbjegavati topotne mostove;iskoristiti topotne dobitke od sunca i zaštititi se od pretjeranog osunčanja;koristiti energetska efikasan sistem grijanja, hlađenja i ventilacije, i kombinovati ga sa obnovljivim izvorima energije.

Smanjenje uticaja na životnu sredinu kroz manju emisiju CO<sub>2</sub> i stvaranje uslova za veće korišćenje obnovljivih izvora energije je primarni cilj energetske politike razvoja. Solarna energija, snaga vjetra, geotermika, biomasa su potencijalni izvori čiste obnovljive energije. Energija direktnog sunčevog zračenja je veoma primenjiva na području Tivta zbog povoljnog položaja i velikog broja sunčanih dana u godini. Korišćenjem ove energije moguće je uštedjeti i do 60% godišnje potrebne energije za pripremu sanitarno tople vode.

Podrška sistemu grijanja i hlađenja prostorija su takođe mogućnosti primjene energije sunca.

Solarna energija se pretvara u izvor električne energije preko fotonaponskih sistema (modula) za napajanje trošila relativno malih snaga na području informatike, mjerjenja, telekomunikacija, signalizacija, osvetljenja itd. Povezivanje solarnog sistema s javnom električnom mrežom dobija se energetska sistem koji objedinjava prednosti oba izvora energije: neznatne troškove solarne energije i uvjek prisutni izvor el. energije iz javne mreže. Višak energije iz solarnih modula daje se javnoj mreži ili skladišti u baterijama što je moguće za vrijeme ljetnjih mjeseci.



## 12. OSTALI USLOVI

Investitor je obavezan da pripremi i propiše projektni zadatak za izradu tehničke dokumentacije uz obavezno poštovanje urbanističko-tehničkih uslova.

Na osnovu ovih urbanističko-tehničkih uslova investitor treba da izradi tehničku dokumentaciju u skladu sa odredbama **Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata** (»Sl.list CG« br. 51/08, 40/10 i 34/11, 40/11, 35/13 i 33/14) i u skladu sa **Pravilnikom o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije** („Sl.list CG“, br. 23/14). Situaciju terena treba uraditi u mjerilu 1:200 i na njoj treba prikazati objekat i uređenje parcele.

Za glavni projekat obavezna je izrada **Protivpožarnog elaborata**, a u zavisnosti od veličine i namjene objekta, radi se **Revizija** shodno članu 86 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (»Sl.list CG« br. 51/08, 40/10 i 34/11, 40/11, 35/13 i 33/14). U slučajevima kada se prizemna etaža namjenjuje djelatnostima, potrebna je izrada Elaborata zaštite na radu. Preduzeća ili druga pravna lica koja izrađuju glavni projekat ili ga reviduju moraju imati licencu izdatu od strane Inženjerske komore CG.

## 13. GRAFIČKI PRILOG

- Teritorijalna planska podjela prostora R 1:25000
- Kategorije detaljne namjene površina R 1:2500
- Mreže infrastrukturnih sistema R 1:25000

**Napomena:** Ovi UTU predstavljaju polaznu osnovu za izradu projekta i pribavljanje dokumentacije potrebne za dobijanje odobrenja za rekonstrukciju i **ne daju nikakvo pravo** za izvođenje radova na predmetnoj lokaciji.

### SAVJETNIK ZA POSLOVE URBANIZMA

Adrijana Pejović, dipl.ing.građ.

*Pejović A.*



**SEKRETAR**

Tatjana Jelić, dipl.pravnik


### Dostaviti:

- Kašćelan Ilija, Račica bb, Tivat
- Urbanističkoj inspekciji
- Arhivi

PROSTORNO-URBANISTIČKI PLAN TIVTA do 2020.godine  
 („Sl.list CG“-opštinski propisi 24/2010)

Teritorijalna planska podjela prostora  
 kat.parc.broj 1337 KO Mrčevac

R 1: 25000



**Legenda:**

- ● ● granica Opštine Tivat
- objekti
- - - granica Morskog dobra
- primjenjivače se DSL po usvajanju
- more

**Kompleks Luštica Development**  
 moguće su promjene lokacija pojedinih namjena površina, a u okviru programa definisanog u DUP-ovima za to područje


- |       |                  |
|-------|------------------|
| 10    | planska cjelina  |
| 1.1   | planska zona     |
| 1.1.1 | planska jedinica |

**Kategorije detaljne namjene površina:**

- |                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| stanovanje manje gustine    | sport i rekreacija                |
| stanovanje srednje gustine  | groblje                           |
| centralne djelatnosti       | saobraćajna infrastruktura        |
| mješovita namjena           | aerodrom                          |
| školstvo                    | proizvodno-komunalne djelatnosti  |
| zdravstvo                   | obradivo zemljište                |
| kultura                     | travnjaci                         |
| turizam                     | ostale vodne površine             |
| turizam manje izgrađenosti  | marikultura                       |
| golf sa vilama              | zaštitne šume                     |
| gradsko zelenilo            | šume sa posebnom namjenom         |
| zelenilo u funkciji turizma | ostale prirodne površine          |
| agrikulturni pejaž          | Solila - zaštićena prirodna dobra |

**Plan namjene površina-kategorije detaljne namjene**  
 kat.parc.broj 1337 KO Mrčevac

R 1: 2500



— granica katastarske parcele br. 1337 K.O. Mrčevac

**Legenda:**

- granica Opštine Tivat
- objekti
- parcele
- izohipse na 10m
- izohipse na 50m
- koridor elektrovoda 110kV - 20m
- koridor brze saobraćajnice - 70m
- brza saobraćajnica - tunel
- trasa brze saobraćajnice van Opštine Tivat
- granica Morskog dobra
- primjenjivače se DSL po usvajanju
- more

**Kategorije detaljne namjene površina:**

- |                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| stanovanje manje gustine    | groblje                           |
| stanovanje srednje gustine  | saobraćajna infrastruktura        |
| centralne djelatnosti       | aerodrom                          |
| mješovita namjena           | proizvodno-komunalne djelatnosti  |
| školstvo                    | obradivo zemljište                |
| zdravstvo                   | travnjaci                         |
| kultura                     | ostale vodne površine             |
| turizam                     | marikultura                       |
| turizam manje izgrađenosti  | zaštitne šume                     |
| golf sa vilama              | šume sa posebnom namjenom         |
| gradsko zelenilo            | ostale prirodne površine          |
| zelenilo u funkciji turizma | Solila - zaštićena prirodna dobra |
| agrikulturni pejzaž         |                                   |
| sport i rekreacija          |                                   |



Prostorno-urbanistički plan  
 Opštine Tivat 2020

Faza:  
 Broj odmaka: 0304-94  
 Datum donosilača plana: 01.07.2010 godine

Naručilac:  
 Opština Tivat  
 Predsjednik municipalne  
 Kružni-Petrvić

Obrađivalač:  
 Konzervi:  
 URBNI d.o.o.,  
 Oblikovanje prostora  
 van.prof.dr. Katica Dimitrovska Andrić, msc.dipl.inž.kat.  
 Poslovna jedinica: URBNI Montenegro d.o.o.

Urbanički institut  
 Republike Slovenije

URBNI d.o.o.,

Oblikovanje prostora

van.prof.dr. Katica Dimitrovska Andrić, msc.dipl.inž.kat.

Poslovna jedinica: URBNI Montenegro d.o.o.

List B

Crna Gora OPŠTINA TIVAT				
Primljenio:	08 -07- 2015			
Organ.jed.	Klasific. mrež.	Rcd br.	Prilog	Vrijednost
090.203.54-1	564/4			



## d.o.o. VODOVOD I KANALIZACIJA TIVAT

II Dalmatinske 3A , 85320 Tivat, tel.: +382 32 671 788

Fax: +382 32 671 790, e-mail: vik-tivat@t-com.me www.viktivat.me

PIB: 02295407 PDV 91/31-00282-0 ŽIRO RAČ.: Atlas Mont: 505-1433-40

CKB: 510-4063-73 Hipotekarna Banka: 520-62730-65 Prva Banka 535-10055-81

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTJU  
"VODOVOD I KANALIZACIJA"

1083  
Tivat, 07.07.2015.

### OPŠTINA TIVAT

Sekretarijat za uređenje prostora  
i zaštitu životne sredine

Na osnovu PRELIMINARNIH URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA broj 0902-351-564/2 od 30.06.2015 god. za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju stambenog objekta na kat.par.br 1337 KO Mrčevac,a na zahtjev KAŠČELAN ILIJE izdaju se:

### TEHNIČKI USLOVI

1. Katastarska parcela broj 1337 KO Mrčevac se nalazi van naše zone vodosnabdjevanja-nije moguće obezbjediti vodosnabdjevanje.




Tivat,07.07.2015 god.

### DOSTAVLJENO:

- Naslovu
- Arhivi


DIREKTOR:  
Cedomir Lukić,dipl.ing



PROSTORNO-URBANISTIČKI PLAN TIVTA do 2020. godine  
("Sl.list CG"-opštinski propisi 24/2010)

Mreže infrastrukturnih sistema kat.parc.broj 1337 KO Mrčevac

R 1: 25000



**Legenda:**

●●● granica Opštine Tivat

■■■ objekti

izohipse na 50m

izohipse na 10m

■■■ vodne površine

šume

■■■ more

**Saobraćaj**

- brza saobraćajnica
- - - brza saobraćajnica - tunel
- brza saobraćajnica - most
- magistralna saobraćajnica
- gradska ulica

**Energetika**

- Elektrovod 110 kV - postojeće
- Elektrovod 110 kV - planirano
- transformatorska stanica
- TS 110/35/10 kV - postojeće
- transformatorska stanica

**Telekomunikaciona mreža**

- postojeći vod
- planirani vod
- IPS - postojeće
- IPS - planirano
- mobilne stanice - postojeće
- mobilne stanice - planirano

**Fekalna kanalizacija i odvodnja**

- kolektor
- sifon
- podmorski isput
- prvočini

**Vodooskrba**

- postojeći vod
- planirani vod

